

annual total burden hours associated with this collection.

If additional information is required contact: Robert B. Briggs, Department Clearance Officer, Information Management and Security Staff, Justice Management Division, Department of Justice, Patrick Henry Building, Suite 1600, 601 D Street, NW., Washington, DC 20530.

Dated: April 15, 2003.

**Robert B. Briggs,**

*Department Clearance Officer, Department of Justice.*

[FR Doc. 03-9599 Filed 4-17-03; 8:45 am]

**BILLING CODE 4410-FB-M**

## DEPARTMENT OF JUSTICE

### Bureau of Prisons

#### Annual Determination of Average Cost of Incarceration

**AGENCY:** Bureau of Prisons, Justice.

**ACTION:** Notice.

**SUMMARY:** The fee to cover the average cost of incarceration for Federal inmates in 2001 was \$22,174, and in 2002 was \$22,517.

**EFFECTIVE DATE:** April 18, 2003.

**ADDRESSES:** Office of General Counsel, Federal Bureau of Prisons, 320 First St., NW., Washington, DC 20534.

**FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:** Sarah Qureshi, (202) 307-2105.

**SUPPLEMENTARY INFORMATION:** 28 CFR part 505 allows for assessment and collection of a fee to cover the average cost of incarceration for Federal inmates. We calculate this fee by dividing the number representing Bureau facilities' monetary obligation (excluding activation costs) by the number of inmate-days incurred for the preceding fiscal year, and then by multiplying the quotient by 365.

Under § 505.2, the Director of the Bureau of Prisons determined that, based upon fiscal year 2001 and 2002 data, the fee to cover the average cost of incarceration for Federal inmates in 2001 was \$22,174 and in 2002 was \$22,517.

**Harley G. Lappin,**

*Director, Bureau of Prisons.*

[FR Doc. 03-9595 Filed 4-17-03; 8:45 am]

**BILLING CODE 4410-05-P**

## DEPARTMENT OF LABOR

### Employment and Training Administration

#### Solicitation for Grant Applications (SGA) Grants for Small Faith-Based and Community-Based Non-Profit Organizations; Amendment

**AGENCY:** Employment and Training Administration (ETA), Labor.

**ACTION:** Notice; amendment.

**SUMMARY:** The Employment and Training Administration published a document in the **Federal Register** of April 4, 2003, concerning the availability of grant funds for small faith-based and community-based non-profit organizations. The document is being amended.

**EFFECTIVE DATE:** April 18, 2003.

**FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:** Linda Forman, Grants Management Specialist, Division of Federal Assistance, Fax (202) 219-8739.

#### Amendment to the Federal Register Notice dated: 68 FR No. 65/Friday, April 4, 2003: Legal Rules That Apply to Faith-based Organizations That Receive Government Funds

The government is prohibited from directly funding religious activity.\* These grants may not be used for religious instruction, worship, prayer, proselytizing or other inherently religious practices. Neutral, secular criteria that neither favor nor disfavor religion must be employed in the selection of grant and sub-grant recipients. In addition, under the WIA and DOL regulations implementing the Workforce Investment Act, a recipient may not train a participant in religious activities, or permit participants to construct, operate, or maintain any part of a facility that is primarily used or devoted to religious instruction or worship. Under WIA, "no individual shall be excluded from participation in, denied the benefits of, subjected to discrimination under, or denied employment in the administration of or in connection with, any such program or activity because of race, color, religion, sex (except as otherwise permitted under Title IX of the Education Amendments of 1972), national origin, age, disability, or political affiliation or belief."

\*The term "direct" funding is used to describe funds that are provided "directly" by a governmental entity or an intermediate organization with the same duties as a governmental entity, as opposed to funds that an organization receives as the result of the genuine and independent private choice of a

beneficiary. In other contexts, the term "direct" funding may be used to refer to those funds that an organization receives directly from the Federal government (also known as "discretionary" funding), as opposed to funding that it receives from a State or local government (also known as "indirect" or "block grant" funding). In this SGA, the term "direct" has the former meaning.

Dated: April 15, 2003.

Signed at Washington, DC, this 15th day of April, 2003.

**James W. Stockton,**

*Grant Officer.*

[FR Doc. 03-9588 Filed 4-17-03; 8:45 am]

**BILLING CODE 4510-30-M**

## DEPARTMENT OF LABOR

### Employment Standards Administration; Wage and Hour Division

#### Minimum Wage for Federal and Federally Assisted Construction; General Wage Determination Decisions

General wage determination decisions of the Secretary of Labor are issued in accordance with applicable law and are based on the information obtained by the Department of Labor from its study of local wage conditions and data made available from other sources. They specify the basic hourly wage rates and fringe benefits which are determined to be prevailing for the described classes of laborers and mechanics employed on construction projects of a similar character and in the localities specified therein.

The determination in these decisions of prevailing rates and fringe benefits have been made in accordance with 29 CFR part 1, by authority of the Secretary of Labor pursuant to the provisions of the Davis-Bacon Act of March 3, 1931, as amended (46 Stat. 1494, as amended, 40 U.S.C. 276a) and of other Federal statutes referred to in 29 CFR part 1, Appendix, as well as such additional statutes as may from time to time be enacted containing provisions for payment of wages determined to be prevailing by the Secretary of Labor in accordance with the Davis-Bacon Act. The prevailing rates and fringe benefits determined in these decisions shall, in accordance with the provisions of the foregoing statutes, constitute the minimum wages payable on Federal and federally assisted construction projects to laborers and mechanics of the specified classes engaged on contract work of the character and in the localities described therein.

Good cause is hereby found for not utilizing notice and public comment

procedure thereon prior to the issuance of these determinations as prescribed in 5 U.S.C. 553 and not providing for delay in the effective date as prescribed in that section, because the necessity to issue current construction industry wage determinations frequently and in large volume causes procedures to be impractical and contrary to the public interest.

General wage determination decisions, and modifications and supersedes decisions thereto, contain no expiration dates and are effective from their dates of notice in the **Federal Register**, or on the date written notice is received by the agency, whichever is earlier. These decisions are to be used in accordance with the provisions of 29 CFR parts 1 and 5. Accordingly, the applicable decision, together with any modifications issued, must be made a part of every contract for performance of the described work within the geographic area indicated as required by an applicable Federal prevailing wage law and 29 CFR part 5. The wage rates and fringe benefits, notice of which is published herein, and which are contained in the Government Printing Office (GPO) document entitled "General Wage Determinations Issued Under The Davis-Bacon And Related Acts," shall be the minimum paid by contractors and subcontractors to laborers and mechanics.

Any person, organization, or governmental agency having an interest in the rates determined as prevailing is encouraged to submit wage rate and fringe benefits information for consideration by the Department.

Further information and self-explanatory forms for the purpose of submitting this data may be obtained by writing to the U.S. Department of Labor, Employment Standards Administration, Wage and Hour Division, Division of Wage Determinations, 200 Constitution Avenue, NW., Room S-3014, Washington, DC 20210.

#### **New General Wage Determination Decisions**

The number of the decisions added to the Government Printing Office document entitled "General Wage Determination Issued Under the Davis-Bacon and related Acts" are listed by Volume and States:

#### *Volume IV*

##### Wisconsin

WI020039 (Apr. 18, 2003)

WI020040 (Apr. 18, 2003)

#### **Withdrawn General Wage Determination Decisions**

This is to advise all interest parties that the Department of Labor is withdrawing, from the date of this notice, General Wage Determinations as listed below:

WI020049—See WI020039

WI020050—See WI020040

Contracts for which bids have been opened shall not be affected by this notice. Also, consistent with 29 CFR 1.6(c)(2)(i)(A), when the opening of bids is less than ten (10) days from the date of this notice, this action shall be effective unless the agency finds that there is insufficient time to notify bidders of the change and the finding is documented in the contract file.

#### **Modification to General Wage Determination Decisions**

The number of the decisions listed to the Government Printing Office document entitled "General Wage Determinations Issued Under the Davis-Bacon and related Acts" being modified are listed by Volume and State. Dates of publication in the **Federal Register** are in parentheses following the decisions being modified.

#### *Volume I*

##### Massachusetts

MA020001 (Mar. 01, 2002)  
MA020002 (Mar. 01, 2002)  
MA020003 (Mar. 01, 2002)  
MA020004 (Mar. 01, 2002)  
MA020005 (Mar. 01, 2002)  
MA020006 (Mar. 01, 2002)  
MA020007 (Mar. 01, 2002)  
MA020009 (Mar. 01, 2002)  
MA020010 (Mar. 01, 2002)  
MA020012 (Mar. 01, 2002)  
MA020013 (Mar. 01, 2002)  
MA020014 (Mar. 01, 2002)  
MA020015 (Mar. 01, 2002)  
MA020017 (Mar. 01, 2002)  
MA020018 (Mar. 01, 2002)  
MA020019 (Mar. 01, 2002)  
MA020020 (Mar. 01, 2002)  
MA020021 (Mar. 01, 2002)

##### Maine

ME020001 (Mar. 01, 2002)  
ME020002 (Mar. 01, 2002)  
ME020005 (Mar. 01, 2002)  
ME020006 (Mar. 01, 2002)  
ME020007 (Mar. 01, 2002)  
ME020008 (Mar. 01, 2002)  
ME020009 (Mar. 01, 2002)  
ME020010 (Mar. 01, 2002)

##### New Jersey

NJ020002 (Mar. 01, 2002)  
NJ020003 (Mar. 01, 2002)

##### New York

NY020003 (Mar. 01, 2002)  
NY020004 (Mar. 01, 2002)  
NY020005 (Mar. 01, 2002)  
NY020007 (Mar. 01, 2002)  
NY020010 (Mar. 01, 2002)  
NY020018 (Mar. 01, 2002)  
NY020026 (Mar. 01, 2002)

NY020041 (Mar. 01, 2002)  
NY020045 (Mar. 01, 2002)  
NY020048 (Mar. 01, 2002)  
NY020072 (Mar. 01, 2002)

#### *Volume II*

##### Delaware

DE020002 (Mar. 01, 2002)  
DE020003 (Mar. 01, 2002)  
DE020004 (Mar. 01, 2002)  
DE020009 (Mar. 01, 2002)

##### Maryland

MD020056 (Mar. 01, 2002)

##### Pennsylvania

PA020001 (Mar. 01, 2002)  
PA020002 (Mar. 01, 2002)  
PA020004 (Mar. 01, 2002)  
PA020005 (Mar. 01, 2002)  
PA020011 (Mar. 01, 2002)  
PA020013 (Mar. 01, 2002)  
PA020016 (Mar. 01, 2002)  
PA020018 (Mar. 01, 2002)  
PA020024 (Mar. 01, 2002)  
PA020027 (Mar. 01, 2002)  
PA020038 (Mar. 01, 2002)  
PA020041 (Mar. 01, 2002)  
PA020042 (Mar. 01, 2002)

##### Virginia

VA020025 (Mar. 01, 2002)  
VA020079 (Mar. 01, 2002)

##### West Virginia

WV020002 (Mar. 01, 2002)

#### *Volume III*

##### Georgia

GA020003 (Mar. 01, 2002)  
GA020004 (Mar. 01, 2002)  
GA020006 (Mar. 01, 2002)  
GA020022 (Mar. 01, 2002)  
GA020031 (Mar. 01, 2002)  
GA020032 (Mar. 01, 2002)  
GA020033 (Mar. 01, 2002)  
GA020034 (Mar. 01, 2002)  
GA020050 (Mar. 01, 2002)  
GA020055 (Mar. 01, 2002)  
GA020062 (Mar. 01, 2002)  
GA020073 (Mar. 01, 2002)  
GA020078 (Mar. 01, 2002)  
GA020084 (Mar. 01, 2002)  
GA020085 (Mar. 01, 2002)  
GA020086 (Mar. 01, 2002)  
GA020087 (Mar. 01, 2002)  
GA020088 (Mar. 01, 2002)

##### Kentucky

KY020001 (Mar. 01, 2002)  
KY020007 (Mar. 01, 2002)  
KY020025 (Mar. 01, 2002)  
KY020027 (Mar. 01, 2002)  
KY020029 (Mar. 01, 2002)  
KY020034 (Mar. 01, 2002)  
KY020044 (Mar. 01, 2002)  
KY020049 (Mar. 01, 2002)

##### Tennessee

TN020002 (Mar. 01, 2002)  
TN020018 (Mar. 01, 2002)  
TN020038 (Mar. 01, 2002)  
TN020039 (Mar. 01, 2002)  
TN020041 (Mar. 01, 2002)  
TN020062 (Mar. 01, 2002)

#### *Volume IV*

##### Illinois

IL020001 (Mar. 01, 2002)  
IL020002 (Mar. 01, 2002)  
IL020007 (Mar. 01, 2002)  
IL020013 (Mar. 01, 2002)  
IL020014 (Mar. 01, 2002)

IL020016 (Mar. 01, 2002)  
 IL020017 (Mar. 01, 2002)  
 IL020023 (Mar. 01, 2002)  
 IL020025 (Mar. 01, 2002)  
 IL020026 (Mar. 01, 2002)  
 IL020048 (Mar. 01, 2002)

## Indiana

IN020002 (Mar. 01, 2002)  
 IN020003 (Mar. 01, 2002)  
 IN020004 (Mar. 01, 2002)  
 IN020006 (Mar. 01, 2002)  
 IN020007 (Mar. 01, 2002)  
 IN020008 (Mar. 01, 2002)  
 IN020011 (Mar. 01, 2002)  
 IN020012 (Mar. 01, 2002)  
 IN020014 (Mar. 01, 2002)  
 IN020015 (Mar. 01, 2002)  
 IN020020 (Mar. 01, 2002)

## Minnesota

MN020001 (Mar. 01, 2002)  
 MN020004 (Mar. 01, 2002)  
 MN020005 (Mar. 01, 2002)  
 MN020007 (Mar. 01, 2002)  
 MN020008 (Mar. 01, 2002)  
 MN020010 (Mar. 01, 2002)  
 MN020013 (Mar. 01, 2002)  
 MN020014 (Mar. 01, 2002)  
 MN020015 (Mar. 01, 2002)  
 MN020017 (Mar. 01, 2002)  
 MN020027 (Mar. 01, 2002)  
 MN020031 (Mar. 01, 2002)  
 MN020043 (Mar. 01, 2002)  
 MN020045 (Mar. 01, 2002)  
 MN020047 (Mar. 01, 2002)  
 MN020048 (Mar. 01, 2002)  
 MN020053 (Mar. 01, 2002)  
 MN020054 (Mar. 01, 2002)  
 MN020055 (Mar. 01, 2002)  
 MN020057 (Mar. 01, 2002)  
 MN020058 (Mar. 01, 2002)  
 MN020059 (Mar. 01, 2002)  
 MN020060 (Mar. 01, 2002)  
 MN020061 (Mar. 01, 2002)  
 MN020062 (Mar. 01, 2002)

## Wisconsin

WI020002 (Mar. 01, 2002)  
 WI020003 (Mar. 01, 2002)  
 WI020004 (Mar. 01, 2002)  
 WI020005 (Mar. 01, 2002)  
 WI020006 (Mar. 01, 2002)  
 WI020007 (Mar. 01, 2002)  
 WI020009 (Mar. 01, 2002)  
 WI020013 (Mar. 01, 2002)  
 WI020016 (Mar. 01, 2002)  
 WI020017 (Mar. 01, 2002)  
 WI020021 (Mar. 01, 2002)  
 WI020030 (Mar. 01, 2002)  
 WI020032 (Mar. 01, 2002)  
 WI020033 (Mar. 01, 2002)  
 WI020048 (Mar. 01, 2002)

## Volume V

## Iowa

IA020031 (Mar. 01, 2002)  
 IA020037 (Mar. 01, 2002)

## Missouri

MO020001 (Mar. 01, 2002)  
 MO020002 (Mar. 01, 2002)  
 MO020003 (Mar. 01, 2002)  
 MO020004 (Mar. 01, 2002)  
 MO020006 (Mar. 01, 2002)  
 MO020008 (Mar. 01, 2002)  
 MO020011 (Mar. 01, 2002)  
 MO020012 (Mar. 01, 2002)  
 MO020015 (Mar. 01, 2002)  
 MO020018 (Mar. 01, 2002)

MO020042 (Mar. 01, 2002)  
 MO020044 (Mar. 01, 2002)  
 MO020049 (Mar. 01, 2002)  
 MO020050 (Mar. 01, 2002)  
 MO020054 (Mar. 01, 2002)  
 MO020056 (Mar. 01, 2002)  
 MO020058 (Mar. 01, 2002)  
 MO020059 (Mar. 01, 2002)  
 MO020060 (Mar. 01, 2002)

## Nebraska

NE020001 (Mar. 01, 2002)  
 NE020003 (Mar. 01, 2002)  
 NE020005 (Mar. 01, 2002)  
 NE020007 (Mar. 01, 2002)  
 NE020009 (Mar. 01, 2002)  
 NE020010 (Mar. 01, 2002)  
 NE020011 (Mar. 01, 2002)  
 NE020019 (Mar. 01, 2002)  
 NE020021 (Mar. 01, 2002)

## Volume VI

## Alaska

AK020001 (Mar. 01, 2002)  
 AK020005 (Mar. 01, 2002)

## Idaho

ID020001 (Mar. 01, 2002)  
 ID020002 (Mar. 01, 2002)  
 ID020003 (Mar. 01, 2002)  
 ID020013 (Mar. 01, 2002)  
 ID020014 (Mar. 01, 2002)

## Montana

MT020001 (Mar. 01, 2002)  
 MT020004 (Mar. 01, 2002)  
 MT020005 (Mar. 01, 2002)  
 MT020008 (Mar. 01, 2002)

## North Dakota

ND020001 (Mar. 01, 2002)  
 ND020004 (Mar. 01, 2002)  
 ND020005 (Mar. 01, 2002)  
 ND020006 (Mar. 01, 2002)  
 ND020007 (Mar. 01, 2002)  
 ND020008 (Mar. 01, 2002)  
 ND020017 (Mar. 01, 2002)  
 ND020018 (Mar. 01, 2002)  
 ND020019 (Mar. 01, 2002)

## Oregon

OR020001 (Mar. 01, 2002)  
 OR020002 (Mar. 01, 2002)  
 OR020007 (Mar. 01, 2002)

## South Dakota

SD020007 (Mar. 01, 2002)  
 SD020010 (Mar. 01, 2002)

## Washington

WA020001 (Mar. 01, 2002)  
 WA020002 (Mar. 01, 2002)  
 WA020003 (Mar. 01, 2002)  
 WA020007 (Mar. 01, 2002)  
 WA020011 (Mar. 01, 2002)  
 WA020013 (Mar. 01, 2002)

## Volume VII

## Arizona

AZ020001 (Mar. 01, 2002)  
 AZ020003 (Mar. 01, 2002)  
 AZ020004 (Mar. 01, 2002)  
 AZ020005 (Mar. 01, 2002)  
 AZ020006 (Mar. 01, 2002)  
 AZ020007 (Mar. 01, 2002)  
 AZ020010 (Mar. 01, 2002)  
 AZ020011 (Mar. 01, 2002)  
 AZ020013 (Mar. 01, 2002)  
 AZ020014 (Mar. 01, 2002)  
 AZ020015 (Mar. 01, 2002)

## General Wage Determination Publication

General wage determinations issued under the Davis-Bacon and related acts, including those noted above, may be found in the Government Printing Office (GPO) document entitled "General Wage Determinations Issued Under the Davis-Bacon and Related acts". This publication is available at each of the 50 Regional Government Depository Libraries and many of the 1,400 Government Depository Libraries across the country.

General wage determinations issued under the Davis-Bacon and related acts are available electronically at no cost on the Government Printing Office site at <http://www.access.gpo.gov/davisbacon>. They are also available electronically by subscription to the Davis-Bacon Online Service (<http://davisbacon.fedworld.gov>) of the National Technical Information Service (NTIS) of the U.S. Department of Commerce at 1-800-363-2068. This subscription offers value-added features such as electronic delivery of modified wage decisions directly to the user's desktop, the ability to access prior wage decisions issued during the year, extensive Help desk Support, etc.

Hard-copy subscriptions may be purchased from: Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, (202) 512-1800.

When ordering hard-copy subscription(s), be sure to specify the State(s) of interest, since subscriptions may be ordered for any or all of the six separate Volumes, arranged by State. Subscriptions include an annual edition (issued in January or February) which includes all current general wage determinations for the States covered by each volume. Throughout the remainder of the year, regular weekly updates will be distributed to subscribers.

Signed at Washington DC this 10th day of April, 2003.

**Carl J. Poleskey,**

*Chief, Branch of Construction Wage Determinations.*

[FR Doc. 03-9309 Filed 4-17-03; 8:45 am]

**BILLING CODE 4510-27-M**

## LEGAL SERVICES CORPORATION

## Notice of Availability of Calendar Year 2004 Competitive Grant Funds

**AGENCY:** Legal Services Corporation.

**ACTION:** Solicitation for proposals for the provision of civil legal services.

**SUMMARY:** The Legal Services Corporation (LSC) is the national